

Tshivenda

Luṭa

3A

Riphuluse o fara mbava!



Cleopatra Mhlanga



Mibvumo yo sedzuluswaho

dz, fh, kh, vh, mb, nd, ng, zw, tsh, nḡ, ny, ph, sh, th, tḥ

Maipfhi a u vhalwa nga nḡowedzo o sedzuluswaho

mma, minwe, milenzhe, nnḡa

Maipfhi a u vhalwa nga nḡowedzo maswa

tshentshi

nḥa

tsini

Riphuluse o fara mbava!

Tshivengḡa

Luḡa: 3A

ISBN: 978-1-77981-283-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Muḥwali: Cleopatra Mhlanga

Mutshanduli: Mpho Makwarela

Mufanyisi: Jesse Breytenbach

Nyolo na kudzudzanyele: Rock Bottom Graphic & Design

Nzuzanyo ya khanḡiso ya u thoma 2023.

Riphuluse o fara mbava!



Cleopatra Mhlanga

Zwiḽoni zwa *Indian mynah* zwi kungiwa nga zwithu zwa u penya.


“Vhulungu hanga ha thohoni ho ya ngafhi?” hu
vhudzisa mma. “Ndo vhu sia henefha, zwino
ho tuwa.”

Riphuluse a vha thusa u sedza vhulungu
havho nduni yothe. Fhedzi vha si vhu wane na
fhethu na huthihi.



“Tshelede yanga yo ya ngafhi?” hu vhudzisa baba. “Ndo sia zwipeni zwa tshentshi, zwino zwo ngalangala.”

Riphuluse a thusa baba u sedza zwipeni nduni yothe. Fhedzi vha si i wane na fhethu na huthihi.



“Mendele wanga wo ya ngafhi?” hu vhudzisa khaladzi. “Wo vha wo nembelela henefha, zwino wo ngalangala.”

Riphuluse a thusa khaladzi u sedza mendele wawe nduni yothe. Fhedzi vha si u wane na fhethu na huthihi.



Tshinina tshanga tsho ya ngafhi?” hu vhudzisa mukomana. “Ndo tshi sia henefha, zwino tsho tuwa.”

Riphuluse a thusa mukomana wawe u tshi sedza nduni yothe. Fhedzi vha si tshi wane na fhethu na huthihi.





Baba vha founela mapholisa.

Mapholisa vha ḡa. Vha sedza nḡha na fhasi.
Vha sedza kha tshanda tsha u ḡa na tsha
monde.



“A ri wani zwithu zwo nyamalalaho. Nahone a ri vhoni mbava. A hu na na khandiso dza minwe na milenzhe,” vha ralo u amba.

“Ndi ɔ̄o wana zwithu zwo nyamalalaho. Na mbava ndi ɔ̄o i wana,” hu amba Riphuluse.

A sedza n̄tha na fhasi. A sedza matungo ōthe.


A kona u sedza n̄ɔ̄a nahone a vhona mbava!



“Kheila mbava,” hu amba Riphuluse, a tshi khou sumba nga fasitere.

Tsini na muri ho dzula tshinoni. Tshitaha tshatsho tsho dala zwithu zwa u penya.

“Ho vha hu tshinoni! Ndi ngazwo hu si na khandiso dza minwe na milenzhe!” vha ralo u amba mapholisa.



“No shuma, Riphuluse!” vha amba vhothe.
“No wana mbava!”





Readers

Luṽa 1-2

- Donngi ya Khuliso
- Nunu na Bobi
- ḽiṽowa!
- Muma, aṽama, pḽhala!
- Zwivhuya u funa u kunakisa!
- Ngele na Ngudo vha a thusa
- A hu na maṽi
- Tshi a kona u fhufha?
- Mulilo!
- Mavhudzi mahulu
- ṽali na buvhi
- Muoli Marubini!
- Thuso o mangala!
- Baba vha ḽo vhuya lini?
- Phumu o takalaho!
- Mvulatshikolela!
- Thendo na Thiambi
- Kha ri vhulunge maṽi
- ṽhama o farakanea!
- Vha bulasini
- Ivhani na vhulenda, Thabelo
- Swobo ya u ḽifhelela
- Vhasidzana na mbudzi

Luṽa 3

- Badzhi yo shandukisiwaho
- Dzikhonani kha mitsho yoṽthe!
- A thi funi miroho!
- Mulimi Vho Vele na dziṽhoho
- Tshilidzi o huvhala
- Maṽi! Maṽi!
- Lufuno lwa malwelavandṽa
- Zwienda zwiswa zwa Pḽhano
- Mathaitḽai a Lwalwa
- Riphuluse o fara mbava!
- Muṽa u ṽhogomelaho
- Musengavhadzimu wa Farisani
- Muṽevḽeṽhaḽu wa vḽutshilo ha tshigula
- Vḽulwadze ha dzinguluvhe
- U ṽetshela zwiṽiwa zwa Tshivendṽa
- Makumba o nyamalalaho a Vuvu
- Luṽamo lwa ṽwasundani lwo bveledzea
- Aḽivhaho na Aḽaho
- Moli na zwithuthubi
- Tshibeṽani tsha Kulani
- Maitele a Vhavenṽa
- Mukapu wa u ḽifha
- Mushonga wa u fhodza
- ṽotshi
- Vḽuṽolo ha dzimbeu
- Muhumbulo wavḽuḽi wa Tseisano
- Bola yo xelaho
- Wanga u ḽivha tshifhinga
- Ni ṽavhanyela mini, Wandeme?
- Ngweṽa i sa londi
- Mutambi makone
- Zwifhiwa

Luṽa 4-5

- Rinngi ya musuku
- Lwendo lwa u ya vḽugalaphukha
- Muvhuya u londola mutakalo zwavḽuḽi!
- Mulimisi o fariwa nga mala
- Soweto
- Tshaka dza zwiendedzi
- Mathoma maswa
- Ndifhedzo ya bulu
- Musidzana wa vḽuṽali
- Zwo hulesa kha nṽe!
- Vḽatukana vha vḽaṽali
- Vḽulwadze ha mukhushwane
- Murei wa khovhe
- Thaidzo ngadeni ya makhulu
- Vḽusiku vhu si na khofhe
- ṽhangaṽhanganyo tshi sa ofhiho!
- Tshienda tshavḽuḽi
- Muṽoro wa Sedzani

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu yo lambedziwa nga Zenex Foundation nahone ndi thandela yo thomiwaho u itela u bveledza tshivhalo tsha bugu dza murole wa fhasi na vhavhali vha vhalelaho u dhiphina vha nyambo dza Afrika na matheriala wa u tikedza vhadededzi. Iyi thandela yo livhiswa kha u funza na u tikedza vhagudiswa vha re kha Mutheo wa Fhasi u itela u khwinifhadza kuvhalele na kupfhesesele kwa luambo lwavho lwa hayani. Bugu dzo bveledzwa nga nyambo dza tshane dza Afrika nga u shumisana ha Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Zwishumiswa zwothe zwo bveledzwa sa “Zwishumiswa zwa Pfunzo zwo Vulelwaho” kana “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

